



# Vhatukana vha vhaṭali



**Leah Sapi**



Bele ya tshikolo i khou lila. Marubini na Sundani vha khou gidima nga luvhilo. Vha khou ya tshikoloni.





Pfhumzo ya ḥamusi yo vha i nga ha ngade ya miroho. Marubini na Sundani vho haseledza nga ha u thoma ngade ya miroho. Vho tendelana kha u ṭavha tshipinashi.



Nga mugivhela vho mangadza makhulu nge vha ḥavhanya u vuwa. Vho dzhia tshelede ye vha vha vho i farisa makhulu. Vha gidimela vhengeleni u renga buto ja mbeu dza tshipinashi.





Marubini na Sundani vho dzhia tshigodelo tsha kale vha tshi shela mavu o ḥanganyiswa na manyoro. Nga murahu, vha vhea mbeu dza tshipinashi. Vho sheledza mbeu ḫuvha na ḫuvha. Nga murahu ha maᬁuvha a rathi dza thoma u aluwa. Vha vala tshigodelo nga mambule uri zwimela zwi tsireledzee kha zwiᬁoni.



Vhatukana vha sedza fhethu ha u itela ngade.  
Vha hu kunakisa, vha shela manyoro a  
dangani khathihi na u a ḥanganyisa na mavu.  
Vha ita zwidindi na u sheledza mavu.





Nga murahu ha vhege mbili mbeu dzo vha  
dzo no aluwa vhukuma. Vho mbo ḫi dzi bvisa  
kha tshigodelo vha dzi ṭavha kha zwidindi.  
Vha sheledza ngade nga masiari.



Marubini na Sundani, vha na thaidzo ya zwiṇoni zwine zwa khou ḥa zwimela zwavho.

Vho tambela tsini na ngade uri vha thathe zwiṇoni. Musi vho ya tshikoloni, zwiṇoni zwo vha zwi tshi wana tshikhala tsha u ḥa zwimela zwavho.





Marubini na Sundani vho humbela makhulu wavho tsivhudzo. Vho eletshedzwa uri vha ite tshifanyiso tshi edzaho muthu. Vho shumisa thanda mbili u ita tshifhambano. Vha dzi vhofha nga thambo.



Sundani na Marubini vha ambadza tshifhambanu suthu ya u shuma, muñadzi na magammbutswu. Nga murahu vha fhedza vha vhea tshifanyiso tshi edzaho muthu ngadeni. Musi hu na mya, zwanda zwa suthu ya u shuma zwa ya nthia na fhasi. Zwinoni zwa vhona u nga ndi munna ane a khou zwi pandamedza.





Marubini na Sundani vha livhuwa makhulu kha u vha eletshedza. Vha vhudza khonani dzavho nga ha tshifanyiso tshi edzaho muthu. Zwino vha do tamba vha si na nyofho.



Vhatukana vho khwaṭhisēdza uri a hu na tshene ngadeni yavho. Vho bvisa tshimela tshiñwe na tshiñwe tshire tsha mela ngadeni yavho.





Ngade yavho yo vha yo nakesa.

Tshipinashi tshavho tsho vha tshi tshidala.

Tsho vha tshi kunga vhathu who no fira nga  
bada.



Marubini ha imi u amba nga tshipinashi tshavho.

“Ndi ngani ni tshi funesa tshipinashi nga maanda?” hu vhudzisa Sundani.

“Tshipinashi tsho lugela mivhili yashu. Ri tea u la miroho u itela uri mivhili yashu i vhe na mutakalo,” hu fhindula Marubini.





“Miroho yothe i na mutakalo kha mivhili yashu naa?” Sundani a isa phanda na u vhudzisa.

“Zwo ralo, fhedzi pfhushi dzayo dzi a fhambana,” hu fhindula Marubini.



Marubini ho ngo guma henefho. A amba nga ha dzipfhusi dzine dza wanala kha tshipinashi.

Kha tshipinashi tshiñwe na tshiñwe tsha 100g hu wanala zwi tevhelaho:


Mađi – 91%

Phurotheini – 2.9g

Swigiri – 0.4g

Mapfhura – 0.4g na zwiñwe.





Zwino Sundani o mangalesa.

“Ni a wana ngafhi aya mafhungo othe? ”

“Ndi vhala bugu dza laiburari na u shumisa Google kha lutingo lwanga.” Marubini u tshe na zwinzhi zwine a tea u talutshedza. “No vha ni tshi zwi divha uri tshipinashi tshi na vithamini na minerala dzine dza ita uri mivhili yashu i vhe na mutakalo?” hu vhudzisa Marubini.



Vithamini dici tevhelaho dici wanala kha tshipinashi.


Vithamini A – i thusa kha u vhona.

Vithamini C – i thusa u khwaṭhisu muvhili.

Vithamini K1 – i thusa u imisa malofha musi a tshi khou nzuruma.

Vithamini B9 – i alusa dzitsikila.





Nga murahu ha vhege tharu tshipinashi tsho  
vha tsho lugela u kiwa.

Marubini na Sundani vho ka tshipinashi,  
vha ɖiphina na miṭa yavho. Vho dovha vha  
kovhekana na vhadzulatsini.



Vhatukana vho takala. Sundani o livhuwa Marubini nga ha mafhungo othe e a mu vhudza. O dovha a thoma u vhala na u ita thodisiso ya nga ha miroho yo fhambanaho.

Sundani o mbo di vha khonani ya laiburari.

